



СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 361 84 37; ЖАТ: 423

Број: 25/2017 - 3489

Датум: 06.12.2017.године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ број 2

Јавна набавка колосечног прибора, у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, набавка бр. 2/2017

Потенцијални Понуђач је поставио питања и у целости их наводимо:

“Питање бр. 1.

Konkursnom dokumentacijom nije predviđeno da Ponudjač ili Proizvodjač uz ponudu dostavi ateste za ponudjeni kolosečni pribor, već se samo konstatuje na strani 9.i nastrani 49 (predlog ugovora) da za isporučeni kolosečni pribor i sredstvo konzervacije proizvođač je obavezan da dostavi ateste o kvalitetu.

Питање:

Kako je moguće da se nekom ponudjaču dodeli ugovor, a da prethodno niste predvideli da se dostave atesti za ponudjeni materijal uz ponudu.

Koje ateste ćete prihvatiti i kako ćete znati da ponudjeni kolosečni pribor odgovara zahtevima konkursne dokumentacije. Samo na osnovu potvrde jedne železničke uprave UIC-a.

Zašto nije predviđeno konkursnom dokumentacijom da uz ponudu Ponudjači dostave ateste i uzorkeina taj način potvrde kvalitet ponudjenog kolosečnog pribora.

Zahtevamo da se konkursna dokumentacija dopuni navedenim zahtevom.“

Одговор: Комисија даје разјашњења искључиво на питања која су везана за елементе тражене конкурсном документацијом.

„Питање бр. 2.

Ukoliko neko od potencijalnih ponudjača posumnja u kvalitet ponudjenog i odabranog kolosečnog pribora idostavljenih atesta (a koje Vi ne tražite) koji je postupak super kontrole obzirom da se radi o materijalu direktno povezanom sa bezbednošću saobraćaja.

Питање: Kako se utvrđuje kvalitet ponudjenih proizvoda na dokazan način i kako se sprovodi super kontrola ponudjenih i eventualno isporučenih proizvoda.“

Одговор: Рокови и начин подношења захтева за заштиту права дати су чланом 149 Закона о јавним набавкама. Како је наведено у конкурсној документацији Уговор ће бити закључен са понуђачем којем је додељен у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Контрола квалитета се врши само за уговорени производ. Квалитет се утврђује према условима датим у тексту конкурсне документације, у делу III техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара.

“Pitanje br. 3.

Na strani 9 konkursne dokumentacije konstatujete da:

Ponuđač mora dostaviti potvrdu najmanje jedne železničke uprave članice UIC, ili potvrdu “Infrastrukture železnice Srbije” ad, da je kolosečni pribor (tirfoni, spojni vijci i pričvrtni vijci) koji je predmet ove nabavke, ugrađivan i da funkcioniše bez primedbi na mreži te uprave. **Ovo se smatra obaveznim uslovom i ukoliko se ne dostavi ponuda će biti odbijena.**

Pitanje:

Obzirom da se pozivate na IZS standard koji jos uvek koristite, a koji se više ne nalazi u Pravilniku materijala gornjeg i donjeg stroja Direkcije za železnice, od koje ino uprave možete da dobijete navedenu potvrdu. Takodje ukoliko od Železnica Srbije dobijete navedenu potvrdu za koji se kolosečni pribor ona odnosi ukoliko se traženi kolosečni pribor više ne proizvodi u Srbiji.

Na koji način ćete utvrditi da se radi o istom kolosečnom priboru u pogledu kvaliteta, za onaj kolosečni materijal koji je ranije proizveden i isporučen i za onaj materijal koji se vama nudi ukoliko niste prilikom dobijanja ponude imali ateste i uzorke.

Kako ćete utvrditi da kolosečni pribor odgovara standardu IZS ako ne tražite ateste za ponudjeni kolosečni pribor.“

Одговор: Квалитет се утврђује према условима датим у тексту конкурсне документације, у делу III техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара. Потврдом железничке управе чланице УИЦ, или “Инфраструктуре железнице Србије” а.д., верификује се да је предмет набавке (тирфони, спојни вијци и причврсни вијци) одређеног произвођача, уграђиван и да функционише без примедби на мрежи те управе.

„Pitanje 5.

Kvalitativni prijem materijala za isporuku će obaviti ovlašćeni predstavnici Naručioca pre isporuke u magacinskom prostoru proizvođača, najkasnije 5 dana od pismenog obaveštenja da je materijal spreman za kvalitativni prijem, o čemu će biti sačinjen Zapisnik o kvalitativnom prijemu. Naručilac će pismenim putem obavestiti proizvođača o licima koja će ući u sastav kontrolno prijemnih organa.

Pitanje: Kako je moguće da ste dodelili ugovor i upućujete komisiju na kvalitativni prijem, a nemate uzorak ni ateste ponudjenog kolosečnog pribora.“

Одговор: Контрола квалитета се врши само за уговорени производ. Квалитет се утврђује према условима датим у тексту конкурсне документације, у делу III техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара.

“Pitanje:6

U članu 8. Garancija za kvalitet ste napisali

Prodavac garantuje da će predmetna dobra biti od materijala i izrade koja je u skladu sa važećim standardima.

Prodavac garantuje da će predmet kupoprodaje biti prvoklasnog kvaliteta, bez oštećenja i da će funkcionisati ispravno.

Prodavac daje jedinstvenu garanciju za kolosečni pribor u trajanju od _____ (ne kraće od 36 meseci) računajući od dana isporuke.

Pitanje:

Da li je u pitanju Prodavac ili proizvođač i kojim papirima prodavac/proizvođač garantuje ili dokazuje navedeno. Garancijom na svom memorandum ako je u pitanju Proizvođač ili Ponudjač.”

Одговор: Термин Продавац односи се на Понуђача. Услове које је Понуђач понудио гарантује својом понудом и банкарским гаранцијама. Односи Понуђача и произвођача уређују се међусобним уговором.

“Pitanje br. 7

Dodatni uslovi I tehnički kapaciteti

Ponudač treba da raspolaže neophodnim tehničkim kapacitetom, odnosno potrebno je da Ponudač u ponudi mora dostaviti potvrdu najmanje jedne železničke uprave članice UIC ili "Infrastrukture železnice Srbije" a.d. da je kolosečni pribor (tirfoni, spojni vijci i pričvrtni vijci) koji je predmet ove nabavke, ugrađivan i da funkcioniše bez primedbi na mreži te uprave.

Pitanje:

Na koga konkretno mislite na Ponudjača ili na Proizvođača.

Sta ako je u pitanju Ponudjač koji je uvezao navedenu robu.”

Одговор: У обрасцу Потврде се види да Потврду издаје железничка управа чланица УИЦ на свом меморандуму, на захтев Понуђача, за производ одређеног произвођача.

„U konkursnoj dokumentaciji na strani 9 ste napisali:

Kvalitativni prijem materijala za isporuku će obaviti ovlašćeni predstavnici Naručioca pre isporuke u magacinskom prostoru proizvođača, najkasnije 5 dana od pismenog obaveštenja da je materijal spreman za kvalitativni prijem, o čemu će biti sačinjen Zapisnik o kvalitativnom prijemu. Naručilac će pismenim putem obavestiti proizvođača o licima koja će ući u sastav kontrolno prijemnih organa.

Za isporučeni kolosečni pribor i sredstvo konzervacije proizvođač je obavezan da dostavi ateste o kvalitetu.

Pitanje:

Na koga tačno mislite obzirom da Vam se u konkursnoj dokumentaciji negde pojavljuje Ponudjač, a negde Proizvođač.

Molimo Vas da usaglasite konkursnu dokumentaciju, da li je u pitanju Ponudač ili Proizvođač.”

Одговор: У наведеном цитату конкурсне документације се искључиво помиње произвођач, који истовремено према Закону о јавним набавкама може бити и Понуђач.

Напомена:

Како је у отвореном поступку за јавну набавку колосечног прибора по партијама ЈН 18/2017, за Партију 1. Тирфони и вијчани колосечни прибор добијена једна Понуда која је оцењена као неприхватљива јер је понуђена вредност у понуди већа од процењене вредности јавне набавке, стекли су се услови за покретање преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда, на основу члана 35. став 1. тачка 1) ЗЈН.

**„Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Члан 35.**

Наручилац може спроводити преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда:

1) ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда. Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку, односно конкурентном дијалогу;“

**Комисија за јавну набавку колосечног
прибора у преговарачком поступку са
објављивањем јавног за подношење
понуда, набавка бр 2/2017**